



**MITUNA OYO ETUNAMAKA MINGI :
LISUNGI NA BOZANGI MOSALA NA PANDEMIE**

MITUNA MITALI PUA

Na meki ko benga nzela ya lisungi, mpe etiki ngai te ko kota, azo kata ngai, nini nakoki ko sala mpo na leka?

Soki ozo benga nzela ya PUA mpe ozali ko zua mokanda ya kola ba telemeli bazali na mosala mosusu, ezali mpoete ba nzela etondi mpe bato bazali ebele na molongo kozelaka. To sengi na yo otanga FAQ mpona lisungi na motuna na yo, yambo obenga lisusu.

Elengi ko loba nini soki na zala na nzela te yak o ponama na bazangi mosala, kasi mikanda na ngai nanu ekomi na PUA te?

Soki oponami ten a bazangi misala, lisenga na yo ezali ko talisama epayi mokambi etonga po na kotala po ponami nay o na PUA, soki mokano ezunami ok zua likanisi ya mokambi etonga na mokano ya ko ndimama . soki ondimami na lisenga yo PUA okoki ko banda ko tika lisanga na yo ya mposo.

Na ntango nini na koki ko sala bosenga na nga PUA?

Esengeli nanu osala lisenga ya ndimisa ya bazangi misala, pona kotalisa soki oza na makoki ya ko sala bosenga ya bazangi misala to kosala na PUA. Soki na osengi te lisungi ya bazangi misala ntango nioso kende na <https://vermont.force.com/DOLClai/s/>. kolandisama na botosi ya lisenga na yo, okoki ko biangama na balamoko ko koma bosenga ya bosenga PUA soki ozui biangama te esengeli ozela DOL etala bosenga na yo, soki mokano ezua mi bako yebisa yo.

Nasilisi misala nga ya ko ndimisa bazangi mosala, esengeli na senga PUA to nasala nini?

Soki osilisi ba mposo nay o 26 nioso yak o ndimisama na bazangi misala mpe ozali komeka ko senga ko bakiselama 13 mposo ya litabisi ya lisungi na lobango na bozangi mosala ya bato ebele (PEUC), esengeli te osenga PUA, oko zua mokanda ya mbemba soki omeki ko tia bosenga na yo mpoete osi osengaki mosusu, eloko mosusu ya kosala ezali te yambo mosala ya mabongisami ya PEUC ebanda.

Ba mposo nini PUA ezali kofuta?

PUA epesi lifuti nab aye bazangi misala, oyo ba ndimisami ota mposo ya 15 mars 2020 ntango mikanda mokambi ya etongo SCOTT ebandi mosala.

Nini na koki ko sala soki na zui mokanda ya mbemba soki na meki ko tia bosenga na PUA mpoete basenga nan a bazangi mosala ba boyi yango?

Soki ba boyeli yo bosenga ya bazangi misala, wana ezali likama mpeza ten a bondimisami na yo, bosenga na yo ezali ko Talisama mpe liboke ya mosala eko yebisa yo soki oponami na PUA.

Ntango nazali ko koma bosenga na ngai na PUA wana elingi koloba ete mikanda na ngai ezali te pe lisusu esengeli na koma basenga na nga ya bozangi mosala. Pe ntango nazali koma bosenga na nga ya bozangi mosala, pe ezali koloba ete nazali na kati , nakoki kosala nini?

Soki olandi biteni nioso ya bosengi ya PUA (na ko koma nanu oyo esengeli pona bozangi mosala) pe oko yamba mokanda ya mbemba ntango okome ka tala ba sango na PUA, elingi koloba esika na yo ya mosala esengeli etalema na mosindo epayi mokambi ya etonga. Okozala na moki te ya ko koma lisenga mosusu na PUA ntango botangi ya likambo na yo etalemi te. Mokambi ya etonga ako yebisa yo soki ondimisami.

Bosenga na nga ezali na ngonga ya mokano. Elingi koloba nini?

Soki bosenga na yo ezali na ntango ya mabongisami, elingi koloba ete eza na likambo na bosenga na yo oyo esengi mokabi ya etonga ya kolandela likambo na yo na mozindo. Mosala wana ebandaki na ntina ya biyano ya bosenga na yo na bozangi mosala. Bosenga na yo eko talema na ndenge eyaki.

Nazongi mosala nakoki kosale eloko mpona ko yebisa motelemi misala (ministère du Travail)?

Soki ozongi na mosala oza na ntina te yak o yebisa motelemi misala (ministère du Travail) na ntango wana. Esengeli kaka otika ko tinda mikanda ya bosengi na yo na mposo. Soki okobi na ko tika nan tango oyo ozali na mosala ezali kimoyibi mpe ko pemilama bolamu. Soki ozali ko sala mpe ozali ka zua lifuti esengeli olaba yango.

KO PONAMA EPAYI YA PUA

Ndenge nini koyeba soki na koki ko ponama na PUA?

Soki ozali mobandisi mosala na yo moko, ba boyelaki yo to ba ndimaki yo te na bazangi mosalato FPEUC (programme de prestations prolongées) okoki ko ndimisama na PUA.

Ba ngonga nini ekoki ko boyisisa nga?

Soki ozali na makoki yako sala mosala na lifuti to soki ozui bopemi yak o futama mpona bokono to mpe lolenge nioso ya bopemi oko ponama te na PUA.

Lifutiya boni esengeli na zua yambo na ndimisama na bolamu ya PUA?

Esengeli na yo obanda ko zua 2,871 \$ na zuka ya sanza misato oyo ntango ya see mpeza na sima ya sanza 9 ya lifuti ya see, esengeli ozala ata na 40% ya lifuti na oyo ozui na sima sanza 3 oyo lifuti ezalaki malamumu. Soki te , oponami na lifuti ya se na yango.

MINGI IMPONA TINA YA KOMISALELA

Ndenge nini koyeba soki nazali mosali na nga moko?

Mabongisami yaba kambi pona PUA pona komona batu (batu oyo basali ko misalela) neti baye nioso ba taleli mosala na bango moko. Wana ezui pe ba bandi misala na bango moko na ba nisuus.

Nazali mobandisi ya mosala na ngayi moko sikoyo, kasi nasalaki po na moto mosusu na 2019, wapi nde esengeli na sala bosenga?

Soki obandaki kozua likolo ya 4,025 \$ na mbula 2019 ko uta na mosala na yo (mokonzi to bakonzi na yo) oyo azui mpako na lifuti na yo, okoki ko ponama na ba ye bazangi misala. Eloko ya liboso eko Talisa ndimisa

na yo ezali ko komo mikanda ya bozangi mosala oyo eko Talisa soki odinisami na bazangi misala.

Soki na fandaka na Vermont kasi na mosala na nga moko na mboka mosusu wapi na koki ko koma mpo na zau pe balamu ya PUA ?

Esengeli na yo okoma kouta na mboka esika ozali kosala ngonga yako koma mozangi mosala, baye bazali ko sala na ndambu ya ko ngonga to baza na makoki te ya ko sala na tina ya COVID-19 kolandisama na ba tina etangemi na 2102(a)(3)(A)(ii)(I) oyo ya mosala ya CARES. Soki osalaki ata moko ya mboka oyo na ntango oyo, wana okoki ko koma mokanda na yo uta mboka moko kati na ya ngo.

Na zui ebele ya mbongo na nga na mosala, kasi nazali mpo na mombonga na nga, nako talisama neti mobandisi ya mosala nga epayi ya PUA?

Te. Ba kambi ya PUA ba limboli yango neti bo bandisi mosala ntango esika ya ko zua mbongo ezali mombongo na yo moko.

NZELA YA BO NDISAMI

Na ndimisa na PUA soki nanu na sala esika ata moko te to pe na lekisi ntango molayi na Sali te uta mbula molek?

Okoki ko ndimisama na PUA soki:

- Otimaki na mokolo ya ko banda mosala mpe ozali mosala sikaoyo te to pe ozali na makoki ya banda mosala te na tina ya COVID-19
- Soki mosala yo ekangemaki na tina ya COVID-19
- Okomi mokambi ya ndako mpoete mokambi ya ndako wana akufi na tina ya COVID-19

Nazali mosali miliki, Nako ko ponama?

Iyo mosali miliki azali makoki ya ponama kasi esengi ye nanu apesa mikanda ya koloba ete azangi mosala.

Nakoki ko ponama na PUA soki mosala na nga ekoki ko salema ata na mosika mpe na futami?

Te. Soki mosala na yo ekoki ko salema ata na mosika mpe ko futama epayi mokonzi na yo, okoki kophonama te pona PUA.

Nazali na mokoki ya ko ponama na PUA, soki nazali ka sala te kasi nazali ko yamba lifuti ya bopemi ya bokono to mpe lolenge nioso ya bopemi?

Okoki, soki ozali ka yambu ndambu ya lifuti na yo, okoki ko ponama na ndambu ya lifuti ya mposo (WBA). Soki lifuti na yo eleki WBA na yo ok ponama te.

Nakoki ko yamba PUA soki na zali ko sala kasi ba ngonga na ngayi ekitisami?

Soki ozali kosala po na ngonga mokie po na tina ya COVID-19 mpe obungisi lifuti, esengeli okoma na bazangi misala mpona balamu nan go. Bo ponami na yo eko landisama na sima ya bokomi na yo.

Nazalaki kosala kasi ba bimisi nga mosala. Kasi nazalaki pe na mombongo oyo ekangami na tina ya COVID-19 na koki ko ponama na PUA?

Soki ba bimisi yo na mosala na yo ya mokolo mobimba oza na chance yako ponama na bazangi misala. Soki ozali ko zua lifuti ya bazangi misala okoki te ko senga to kozua PUA na likolo na ya ngo?

Soki Nazali na bopemi kouta epayi na mokonzi na nga, mpe na ponami te pona bazangi misala po na zali na makoki te to na zali na ngonga te na koki ko ponama po na PUA?

Ezo dependre na bo pemi ya bokono na yo soki etali COVID-19 na ba lolenge na ya ngo oyo ekomami na 2102(a)(3)(A)(ii)(I) ya CARES misala, okoki ko ponama na ba benefice ya PUA. Soki likambo ya efutami te na moko yaba na ba tina ya COVID-19 to pen a zangi makoki ya to oza ngi ngonga okoki ko ponama te pona PUA

KOPONAMI TE

Na sengaki lisungi ya bzangi misala mpe bosenga na nga balandelami mpe nanu na yoki sango ata moko te, na koki ko senga PUA?

Te. Okoki ko senga PUA te, soki oza na bosenga mosusu na oyo eza kolindisama na bazangi mosala. Okoki ko ndimisama na PUA kasi senga lisusu te kino bosenga ya libosu epesama biyano.

Soki na boyi ko zonga na mosala ntango mokonzi na nga abingi mpo na zui bolamu ya bazangi misala, na koki ko ponama?

Te. Soki oboyi kozonga mosala mpo osenga lifuti y aba zangi misala oko zala qualifier te na PUA. Mpo mituna ebele kende na <https://labor.vermont.gov/unemployment-insurance/refusal-return-work-covid-19>

Na koki ko ponama na bazangi misala kasi na zo zua kolandana na 100 pourcent ya bozalisami pembeni. Nakoki ko ponama?

Te. Soki bongo, okoki ko zua lifuti ya bazangi misala mpe bosenga ya Kozua lifuti ata ntango bazali utilisier ko kitisa kolekisa lifuti. Okoki ko ponama te po na lifuti to pe PUA.

Bosenga na ngai elobi ete lifuti eleki mpe nazali ko zua litabisi te ya 600 \$?

Soki bosenga na yo eleki lifuti departement esengeli ba bongisa bosenga na yo bango moko ko salisa yo ko zua 600 \$ ya lifuti. Tozali ko salela bosenga oyo na ngonga oyo. Esengeli okoba ko koma mikanda na yo ya mposo mpe na lombongu ndenge bosenga na yo ebongisami lifuti eko bongosama mpe. Lifuti nayo ya mposo ekoningsama mpona ko bongisa lifuti nayo.

MITUNA YA PUA

Nini eko lekana soki bosenga ya ndimisa ya bazangi ya mosala na nga ekomi na 0 \$ ya lifuti.? Esengeli na nga na koma lisusu?

Soki pona ntango mokie okoki kondimisama te na bazangi mosala okoki ko ndimisama na PUA. Nasima bosenga na yo etalemi departement ya mosala eko ye bisa yo soki okoki kosilisa bosenga na yo ya PUA.

Na koki tika mpe kokoba na kati kati ya PUA na ngai?

Iyo soki oyebi te ndenge nini ya yanola motuna, to mpe olingi otika mpe ozua malendisi ebele, okoki ko bima mpe kozonga na sima.

Ndenge nini na koki ko bongisa mokanda to mpe bosengi ya mposo soki na yanolaki mabe to pen a pesaki bitalisi na nga ya lokuta?

Oza na makoki ya ko bongisa nimelo nay o telephone, mail nay o mpe lolenge yak o futama, mpe okoki ko bakisa mikanda ya mpako, ntango ozali ko koma bosenga na yo ya mposo. Okoki te ko bongola biyano at ngonga oyo. Biyano misusu na mituna esenge bosenga pona ko bongisa ya ngo.

Mokanda elobi ete compte na nga ya banque ezali malamumu te nini na koki kosala?

Soki nimelo na yo ya banque ebandi to esili ya 0 (libungo tulu) eza na mbemba na systeme wana oko ndimisa te. Na ntango tazali ko sala mpo na ko bongisa likama wana okoki to pona ko kotindelama mokanda na nzela ya mail. Ntango eko bongisama okoki ko bongola bazela nayo ya lifuti nay o nan tango oko koma basenga nayo lisusu.

Na meki ko kota pona kosilisa mokanda nanga ya mpe esengeli na salela mot de passe ya sika, kasi nanu nazuwa te mail pona kosala yango?

Soki ozali kozuwa mbeba wana, meka kosala lisusu mpo likambo wana esi ebongisami uta mokolo ya 24/04/20. Soki ozali komeka ko kota pona ko sala bosengi nayo ya mposo ko lekela code PIN nayo, okoki te.

Nini ekoleka soki na pesi bitalisi yamabe pona ko zuwa bolamu ya PUA?
Kopesa bitalisi ya mabe to pe ya lukuta pona kozuwa bolamu ezali ki moyibi. Soki ekomi ete asaleli ki moyibi pona kozuwa bolamu, okoki ko zuwa etombo.

Na landelaki mibeko nyonso pona ko koma bosengi nanga ya PUA. Nazuwi "Bosengi endimami te ". Bosengi nayo ya bosalisi na ntango ya pandémie elobami kondimama te pona kozuwa bosalisami. Soki ozali na mituna, okoki ko benga na liboke ya mosala ya Vermont na (877) 660-7782." Na sala nini ?

Soki ozuwi mail wana, elakisami ete kolandisama na biyano oyo opesa na mituna batunaki yo, ondimisami te.

Na komi bosengi ya PUA mpe nakotisi mabe bitalisi nanga ya bank. Ndenge nini nakoki ko bongisa?

Soki a esengeli obongisa bitalisi nayo ya bank, okoki ko bongisa denge ya kozuwa lifuti na ntango oyo oko sala bosengi nayo ya mposo.

Na ndimami te mpe na lingi ko koma pona kosenga mokano. Nini nakoki kosala?

Soki ozuwi mokano ya kozuwama te, ondimami te na PUA. Soki ozali kokanisa ete ezali bongo te, okoki ko tinda mokanda na 802-828-4289 to mpe ko benga ba oyo basalaka na namakambo wana na P.O. Box 488, Montpelier, VT 05601-0488. Na koloba nayo, esengeli ko kotisa : Konombo nayo, kombo ya mosala nayo, mpe mokolo oyo mokanda ekomami. Ntango bosengi nayo ekosalama, ekoyeba ntango na mokolo oyo okoki ko solola na bango.

MIKANDA YA MPAKO MPE MITUNA NAYLIKOLO YA MAFUTI

Esengeli na zuwa mikanda ya mpako na sima ya mikolo 21. Na tango nini ezali ko banda?

Ntango ya mikolo 21 ezali ko banda na ntango oyo osilisi bosengi ya PUA, mpe te ntango osengi bozangi mosala.

Ntango ya kolobela ya mafuti pona PUA, esengeli na lobela lifuti nyonso to pe oyo etikalaka?

Basali nabango moko esengeli ba lobelela mafuti na bango nyonson. Ba misusu oyo bazali basali na bango moko te esengeli ba mafuti na bango.

Nini eko leka soki nafutami na ndenge mosusu, lifuti te ya sanza?

Soki ofutami na ndenge mosusu okoki ko kotisa lifuti nayo na sika oyo ya lifuti ya ngonga, soki ezali moko na oyo ya sanza misatu.

Mikanda nini oyo ekoki kozuwama na internet (téléchargés) ?

Mabongisami C , Mabongisami E, Mabongisami F :Soki ozali mosali yayo moko to mpe mosali ya ntango oyo azali ko pesa Mokanda (Annexe) C, to Mabongisami E, to Mabongisami F mpe na mpako nayo ya.

- 1040: Soki ozali kosalel mafuti ya 1040, lobelela lifuti ya mondelu moko (1) (oyo elongoli mafuti nyonso misusu)
- W2: Soki ozali kosalela ba mikanda ya mpako ya W2 pona kolobela mafuti nayo, lobelela pe lifuti oyo ezali na 1 ya mokanda ya w2
- Nini nakoki kosala soki nanu te na lobeleli mpako nanga ?

Soki nanu te olobeleli mpako nayo ozali na mikolo 21 pona kosala yango. Kasi, ti ozuwa mokanda oyo ekoki monisa ndenge nini ozuwaka te lifuti.

Pona kozuwa mikanda na internet (telecharger) ya mpako ya 2019 soki mokolo eleki ti na 15 juillet?

Mikanda ya mpako ya 2015 esengeli kopesama po lifuti nayo ekopesama na sanza misato. Kopesa lifuti ya 2019 eko monisa ndenge nini ozuwaki. Soki olingi ko ndimama na bozuwami esengeli kopesa na mikolo 21. Ozali na mikolo 21 kobandela mokolo oyo osalaki bosengi ya PUA pona kozuwa mikanda.

MITUNA YA BOFUTAMI YA PUA

Ezali na ntango oyo esengeli na zela pona kozuwa lifuti nanga ya liboso (chèque)?

Te, ezali na ntango te. Kasi, kolandisama na mokanda nayo ya mposo, ekoki kozuwa mikolo pona kozuwama.

Nazali mosali na nga moko, kasi nazali na mosala mosusu oyo nasalaka ya moto mosusu. Lifuti nini nakoki kozuwa pona mosala nanga ya mposo?

Soki osali bosengi nayo neti mosali pona yemoko, lifuti nayo ekozala kaka kolandisama na ndenge nini ozali kosala na mposo. Soki okoki kosala kaka misala ya ntango na ntango, esengeli koloba lifuti nini ozali kozuwa na misala nayo ya mposo.

Na ndimami na misala fédérale ya 600 \$ / mposo to mpe ya bozangi mosala ?

Iyo. Soki ondimami na PUA, ondimami mpe na lifuti oyo ya 600 \$ / mposo. Ezali na eloko mosusu okoki kosala, nyonso ekozala nakati ya lifuti nayo ya mposo.

Lifuti ya 600 \$ / mposo ekoki ko zala ndenge mosusu to ekotikala boye?

Mosala fédérale mosusu ya 600 \$ eko kota na kati ya lifuti oyo ya chèque ya mposo. Soki oponaki ko zuwa mpako nayo , wana ekomimonisa na lifuti nayo. Pamba te, esengeli koloba nyonso na ntango oyo ya ko loba mafuti nay nyonso ya 2020.

Pona nini nazuwi te lifuti nanga nyonso ya 600 \$?

Ntango oyo okomaki mokanda ya liboso, mpe olingaki ko zuwa mpako nayo na lifuti fédérale ya 600 \$. Bolamu nyonso ezali kokende na ba mpako.

Esengeli na banda ko senga pona kozuwa lifuti ya poso?

iyo. esengeli ko senga poso na mposo oyo olingi kozuwa ba bolamu ya PUA.

- Esengeli ko koma ba bosengi ya mposo moleki. (Exemple, soki okomi mokanda ya bosengi na 12 avril, esengeli okoma pona mposo oyo ya 5 ti na 11 avril.) Soki osali boye, emonisi ete ozalaki na bozangi mosala
- Esengeli o koma mokanda ya mposo na mokolo ya mitano na 16h00. (Exemple, soki ozala na bozangi mosala na mposo ya 5 ti 11 Avril, okoki ko koma na mposo oyo ya 12 avril, kasi ti tokoma mokolo ya 17 avril àna 16 h).
- Esengeli ko loba ba ntango nyonso oyo osalaki na lifuti ozuwaki (na ntango nyonso oyo ozuwaki lifuti) soki osalaki mposo moko oyo okomi. Soki osali bongo te ekoki ko memela yo likambo na mokolo yako senga mpe ekoki ko bimisa yo na bozuwi.

Esengeli na futa mpako ya misala oyo nazali kozuwa?

iyo. Ntango ya kozuwa lifuti nayo, okoki ko futa to mpe kofuta te, kasi ba bolamu nyonso ya mpako ezali ya mpako.

Na ntango nini nako zuwa lifuti?

Sima yako koma mokanda ya liboso ya bozangi mosala , bosengi ya PUA mpe mokanda ya poso, oko zuwa lifuti nayo na sima ya mikolo misatu. Okoki ko pona ndenge nini olingi kozuwa lifuti nayo, na nzela ya bank to mpe ya chèque papier (nzela ya bank ezali mokuse).